

**MEHATRONIČKI SISTEMI KOD MOTORA I VOZILA**

**SENZOR MASENOG PROTOKA  
VAZDUHA**

**Spring 2018**

**by**

**Slobodan Lubura**

# SENZOR MASENOГ PROTOKA VAZDUHA

- Da bi elektronski kontrolisan motor sa ECU zadovoljio stroge propise o emisiji izduvnih gasova maseni protok goriva se mora mjeriti (MAF senzor)
- MAF senzor se montira u usisnu granu motora
- Izlaz MAF senzora je kontinualno promjenljivi signal koji se mijenja sa masenim protokom vazduha  $\dot{M}_a$



© 2010 ECS-TUNING



© / ECS-TUNING / 2015





# SENZOR MASENOG PROTOKA VAZDUHA


- Koncept mjerjenja masenog protoka vazduha zasniva se na mjerenu promjene otpornosti  $R_{SE}(t)$  u grani mosta koja je u funkciji temperature
- Struja protiče kroz otpornik  $R_{SE}(t)$  i zagrijava ga.
- Ako se ovaj otpornik postavi u kanal u kome struji vazduh koji motor usisava, otpornik se hlađi i njegova otpornost se smanjuje.
- Što je veći maseni protok fuida u kanalu otpornost će biti manja

# SENZOR MASENOГ PROTOKA VAZDUHA


## Mass Airflow Sensor



# SENZOR MASENOГ PROTOKA VAZDUHA



# SENZOR MASENOG PROTOKA VAZDUHA - ŠEMA



# SENZOR MASENOГ PROTOKA VAZDUHA

- Promjena otpornosti  $R_{SE}(t)$  sa temperaturom data je izrazom:

$$R_{SE}(T) = R_0 + K_T \Delta T$$

- $R_0$  – otpornost na referentnoj temperaturi ( $T_0 = 0^{\circ}\text{C}$ )
- $K_T$  – temperaturni koeficijent,  $K_T > 0$
- $\Delta T$  – promjena temperature (masenog protoka vazduha)
- Osjetilni element, otpornik  $R_{SE}(t)$  izrađuje se od tankih listića Nikla (Ni)
- Izlazni napon senzora daj je izrazom:

$$v_o = G(V_1 - V_2)$$

- Gdje je  $G$  – pojačanje pojačavača

# SENZOR MASENOG PROTOKA VAZDUHA

- Razlika napona  $\Delta V$  data je izrazom:

$$\Delta V = V_1 - V_2 \\ = v_0 \left[ \frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_{SE}}{R_{SE} + R_3} \right]$$

- Pošto je  $v_0 = G \Delta V$ , iz gornje jednačine slijedi da je:

$$\frac{1}{G} = \left[ \frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_{SE}}{R_{SE} + R_3} \right]$$

# SENZOR MASENOG PROTOKA VAZDUHA

- Pošto je obično  $G >> 1$  vrijednost otpornika  $R_{SE}(t)$  data je izrazom:

$$R_{SE}(T) = \frac{R_2 R_3}{R_1}$$

- Promjena otpornosti  $\Delta R_{SE}(t)$  sa promjenom temperature  $\Delta T$  data je izrazom:

$$k_T \Delta T = \frac{R_2 R_3}{R_1} - [R_0 + k_T(T_a - T_{ref})]$$

- Gdje je  $T_{ref}$  – proizvoljna referentna temperatura
- Ta pravilnim izborom otpornika  $R_3$  moguće je postići da ova temperaturna razlika bude nezavisano od temperature okoline  $T_{ref}$
- Otpornika  $R_3$  je otpornik za temperaturnu kompenzaciju

## SENZOR MASENOG PROTOKA VAZDUHA

- Otpornika  $R_3$  se izrađuje od istog materijala kao i otpornik  $R_{SE}(t)$  i njegova otpornost je data izrazom:

$$R_3(T_a) = R_{3o} + k_{T3}(T_a - T_{ref})$$

- Gdje je  $R_{3o}$  – otpornost pri temperaturi  $T_a = T_{ref}$ , a  $k_{T3}(t)$  - temperaturni koeficijent otpornika  $R_3$
- Temperaturna razlika  $\Delta T$  na osjetilnom elementu  $R_{SE}(t)$  data je sa:

$$k_T \Delta T = \left( \frac{R_2 R_{3o}}{R_1} - R_0 \right) + \left( \frac{R_2}{R_1} k_{T3} - k_T \right) (T_a - T_{ref})$$

- Ako je senzor projektovan tako da važi:

$$\frac{R_2 k_{T3}}{R_1} = k_T$$

onda je temperaturna razlika  $\Delta T$  nezavisna od  $T_a$   $\Delta T = \frac{1}{k_T} \left[ \frac{R_2 R_{3o}}{R_1} - R_0 \right]$

# SENZOR MASENOG PROTOKA VAZDUHA

- Maseni protok vazduha  $\dot{M}_a$  kod automobilskog motor rijetko je konstantan, pa je korisno razmotriti dinamički odziv MAF senzora na vremenski promenljivi protok vazduha  $\dot{M}_a$
- Dinamički odziv MAF senzora određen je dinamikom promjene temperature osjetilnog elementa  $\Delta T$  pri promjeni masenog protoka vazduha  $\dot{M}_a$
- Dimanički model promjene temperature dat je jednačinom:

$$\dot{\Delta T} + \frac{\Delta T}{\tau_{SE}} = \alpha_1 P_{SE} - \alpha_2 \dot{M}_a$$

- Gdje je  $P_{SE}$  snaga koja se troši na otporniku  $R_{SE}(t)$

$$P_{SE} = i_2^2 R_{SE} = \left( \frac{v_o}{R_{SE} + R_3} \right) R_{SE}$$

# SENZOR MASENOG PROTOKA VAZDUHA


- $i_2$  – struja kroz otpornik  $R_{SE}$ ,  $\tau_{SE}$  – vremenska konstanta otpornika  $R_{SE}$
- $\alpha_1$  i  $\alpha_2$  konstante koje zavise od konfiguracije osjetilnog elementa
- Za dovoljno malu vremensku konstantu  $\tau_{SE}$  promjena  $\Delta T$  je zanemariva pa se promjena snage koja se troši na otporniku  $R_{SE}$  može iskazati kao:

$$\alpha_1 [P_{SE}(\dot{M}_a) - P_{SE}(0)] = \alpha_2 \dot{M}_a$$

- Iz prethodne jednačine dobija se da je promjena izlaznog napona MAF senzora data sa:

- $v_o(\dot{M}_a) = [v_o^2(0) + K_{MAF} \dot{M}_a]^{1/2}$
- Gdje je  $K_{MAF}$  – konstanta MAF senzora

# SENZOR MASENOG PROTOKA VAZDUHA



# SENZOR MASENOГ PROTOKA VAZDUHA

